

Prijava poslodavca na odabranu mjeru

1. Korak – odabir mjere

U izborniku sa lijeve strane potrebno je odabrati mjeru na koju poslodavac ili nezaposlena osoba želi aplicirati.

Odabirom mjeru, otvorit će se prikaz s nazivom mjeru, pripadajućim dokumentima koje je moguće preuzeti (download), uputom o vremenu u kojem je prijavu moguće podnjeti te linkom za on-line prijavu.

Moguće je da link neće biti vidljiv na stranici – to znači da su prijave obustavljene i da on-line prijava nije moguća.

The screenshot shows the homepage of the 'PORTAL ZA TRAŽITELJE POSLA'. At the top, there's a banner with the logo of Bosnia and Herzegovina, the Federation of Bosnia and Herzegovina, and the Federal Agency for Employment. Below the banner, there are several menu items: 'Objavite svij CV', 'Svi oglasi za posao', 'Usluge i savjeti', 'Pretraživanje sadržaja...', 'Nalazi ACO-i POSLODAVAC', 'Naslovna', 'Novosti i raspodjeljiva', 'Projekti', 'Statistika', 'Oglas', 'O nama', 'Kontakti', 'Prijava', and 'Registracija'. The main content area has a sidebar titled 'Aktualni programi' listing various employment programs for 2018. To the right, there's a detailed view of the 'Prvo radno iskustvo 2018' project, including its author ('FZZZ Admin / 01.12.2018'), title ('Naziv'), application status ('Pristigle prijave', 'Pristigle prijave - drugi javni poziv', 'Javni poziv'), and document links ('Dokument'). A note at the bottom states that applications can be submitted from 08:00 to 16:00. Below the main content, a button says 'Online prijava na projekt'.

Slika 1 – Odabir mjeru i link za prijavu

2. korak – online prijava na mjeru

U slučaju da je link vidljiv, da je vrijeme u okvirima koji su propisani u opisu na web stranici (najčešće od 08 do 16 sati) te da je radni dan (nije subota, nedjelja ili praznik) – klikom na link za on – line prijavu otvorit će se forma za prijavu.

Forma za prijavu razlikuje se ovisno o tipu mjeru – sadrži različita polja za upis – ali je funkcioniranje forme jednako.

3. Korak – popunjavanje forme

Primjer popunjavanja forme za projekt "Prvo radno iskustvo 2018"

The screenshot shows the 'Prijava na projekt' (Application for project) page. At the top, there's a header with the portal's logo, navigation links (Naslovna, Novosti i događanja, Projekti, Statistika, Oglasni, O nama, Kontakti), and user options (Prijava, Registracija). The main section is titled 'Prijava na projekt' and specifies 'Projekt: Prvo radno iskustvo 2018'. Below this, a section titled 'Podaci o poslovnom subjektu' (Data about the business subject) contains various input fields for company information like name, address, phone, and email. There are also dropdown menus for industry, type of employer, county, and municipality. At the bottom of the form, there's a checkbox for 'Da li želite posredovanje i oglašavanje' (Do you want mediation and advertising) and a large blue 'Prijava' (Submit) button.

Slika 2 – Popunjavanje forme

U on-line formi je potrebno popuniti sva polja, osim e-maila korisnika, jer možda neki korisnici nemaju e-mail adresu.

Neki podaci se upisuju slobodno – dok se djelatnost, vrsta poslodavca, kanton/županija i općina biraju iz izbornika.

Kod izbora kantona, potrebno je izabrati kanton poslodavca, odnosno osobe koja se prijavljuje na mjeru. Moguće je izabrati svaki kanton, bez obzira da li su u tom kantonu raspoloživa sredstva iz tog kantona raspoloživa ili su potrošena.

Tek u trenutku prijave – klikom na gumb "Prijava" – ako u matičnom kantonu više nema raspoloživih sredstava – pojavit će se poruka da je prijavljene osobe potrebno tražiti izvan matičnog kantona, jer u njemu više nema raspoloživih sredstava.

Ako u matičnom kantonu ima raspoloživih sredstava – tražene osobe je moguće zatražiti u drugim kantonima – ali nije nužno.

4. Korak – popunjavanje forme – slučaj nedostatka novca u matičnom kantonu

U slučaju da se na mjeru prijavljuje poslodavac u čijem kantonu nema raspoloživih sredstava, nakon klika na gumb prijava – prikazat će se poruka:

Prijava na projekt

Projekt: Prvo radno iskustvo 2018

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta	Poslodavac d.o.o.
JIB poslovnog subjekta	1234567890123
Djelatnost	Vađenje ruda i kamena
Vrsta poslodavca	Javno preduzeće
Kanton	Posavski kanton
Općina	Domačevac-Šamac
Adresa	Sarajevska ulica 1
Telefon	234444
Email	email@email.ba
Ovlašteno lice	Aldin Aldinović
Broj trenutno zaposlenih	100
Broj traženih osoba	5
Od 12 mjeseci za VŠS/VSS	3
Od 6 mjeseci za SSS	2

Da li želite posredovanje i oglašavanje

Unesite tekst oglasa

Neki tekst oglasa

Raspodjela po kantonima

U vašem kantonu nema raspoloživih sredstava. Ukoliko želite, možete izvršiti prijavu za osobe čije je mjesto prebivališta u drugim kantonima u kojima ima raspoloživih sredstava.

Dodaj kanton

Završi prijavu

Slika 4 – raspored traženih osoba po kantonima u kojima ima raspoloživih sredstava

Da bi prijava mogla biti dovršena, potrebno je kliknuti na gumb "Dodaj kanton" – i broj traženih osoba prema upisanim vrijednostima iz prijave (u ovom slučaju "Od 12 mjeseci za VŠS/VSS" i "Od 6 mjeseci za SSS") raspoređiti u kantone u kojima ima raspoloživih sredstava.

5. Korak – izbor kantona za raspored traženih osoba

Klikom na gumb "Dodaj kanton" otvara se pop-up prozor u kojem se odabire broj osoba, prema kriterijima iz prijave te kanton prebivališta osoba (kanton u kojоj se osoba traži) te kanton zaposlenja (kanton u kojem će tražena osoba raditi).

Prijava na

Projekt: Prvo radno

Dodaj raspodjelu

Broj osoba:

Stručna spremna: -- Odaberite Stupanj --

Kanton prebivališta: -- Odaberite kanton prebivališta --

Kanton zaposlenja: -- Odaberite kanton zaposlenja--

Odustani Dodaj

Raspodjela po kantonima

U vašem kantonu nema raspoloživih sredstava. Ukoliko želite, možete izvršiti prijavu za osobe čije je mjesto prebivališta u drugim kantonima u kojima ima raspoloživih sredstava.

Dodaj kanton

Završi prijavu

Slika 5 – raspored traženih osoba po raspoloživim kantonima

Upis svih podataka je obavezan, a portal će provjeriti da li je broj raspoređenih osoba usklađen s brojem traženih. Na primjer, nije moguće rasporediti više osoba SSS nego što je to navedeno u glavnom dijelu prijave.

6. Završetak prijave

Nakon što su tražene osobe raspoređene po kantonima za koje postoji raspoloživa sredstva – moguće je završiti prijavu klikom na "Završi prijavu".

Prijava na projekt

Projekt: Prvo radno iskustvo 2018

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta	Poslodavac d.o.o.
JIB poslovnog subjekta	1234567890123
Djelatnost	Vađenje ruda i kamena
Vrsta poslodavca	Javno preduzeće
Kanton	Posavski kanton
Općina	Domaljevac-Šamac
Adresa	Sarajevska ulica 1
Telefon	234444
Email	email@email.ba
Ovlašteno lice	Aldin Aldinović
Broj trenutno zaposlenih	100
Broj traženih osoba	5
Od 12 mjeseci za VŠS/VSS	3
Od 6 mjeseci za SSS	2

Da li želite posredovanje i oglašavanje

Unesite tekst oglasa

Neki tekst oglasa

Raspodjela po kantonima

Broj osoba	Stručna spremna	Kanton prebivališta	Kanton zaposlenja
3	Od 12 mjeseci za VŠS/VSS	Livanjski kanton	Kanton Sarajevo x
2	Od 6 mjeseci za SSS	Hercegovačko-Neretvanski kanton	Kanton Sarajevo x

Dodaj kanton

Završi prijavu

Slika 6 – Završetak prijave

Prijavu je moguće završiti nakon što su sve tražene osobe raspoređene po kantonima u kojima ima raspoloživih sredstava.

U slučaju da u matičnom kantonu (kantonu poslodavca) ima raspoloživih sredstava, sve neraspoređene osobe bi se registrirale u njegovom kantonu. No, kako u ovom primjeru u

matičnom kantonu nema raspoloživih sredstava – sve tražene osobe je potrebno rasporediti u druge kantone.

7. Potvrda o prijavi

Nakon uspješne prijave – na ekranu će se pojaviti poruka o prijavi, te link na HTML potvrdu koju je moguće štampati

The screenshot shows the homepage of the 'PORTAL ZA TRAŽITELJE POSLA' (Portal for Job Seekers) for the Federation of Bosnia and Herzegovina. The top navigation bar includes links for 'Objavite svoj CV' (Post your CV), 'Svi oglasi za posao' (All job ads), 'Usluge i savjeti' (Services and advice), and a language selector for 'Bosanski'. Below the header, there's a search bar with placeholder text 'pretraživanje sadržaja...' and a magnifying glass icon. A banner features three workers in hard hats. The main content area displays a message 'Prijava na projekt : Prvo radno iskustvo 2018' (Application for project: First work experience 2018) followed by 'Prijava prihvaćena' (Application accepted). It also shows the application ID 'Šifra prijave: S8GBI7I86HRJ'. Below this, a section titled 'Ne propustite i pogledajte' (Don't miss and look at) lists various news items. At the bottom, there are social media links for Facebook and Twitter, and a copyright notice '© 2018, Federalni zavod za zapošljavanje'.

Slika 7 – status prijave

Podaci o status prijave sadrže šifru i link na HTML potvrdu, koju je moguće preuzeti i štampati klikom na link.

8. Izgled HTML potvrde

Potvrda sadrži sve podatke o prijavi, a klikom na gumb *Ispiši* vrši se štampanje potvrde.

Prijava za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja - mjera: Prvo radno iskustvo 2018 [Ispiši](#)

Šifra prijave:	S8GBI7IB6HRJ
Vrijeme prijave:	13.12.2018 10:55
Status prijave:	PRIJAVAĆENA
Naziv poslovnog subjekta	Poslodavac d.o.o.
JIB poslovnog subjekta	1234567890123
Djelatnost	Vadenje ruda i kamena
Vrsta poslodavca	Javno preduzeće
Kanton	Posavski kanton
Općina	Domaljevac-Šamac
Adresa	Sarajevska ulica 1
Telefon	234444
Email	email@email.ba
Ovlašteno lice	Aldin Aldinović
Broj trenutno zaposlenih	100
Broj traženih osoba	5
Da li želite posredovanje i oglašavanje	DA
Tekst oglasa	Neki tekst oglasa

Raspodjela djelatnika po kantonima:

Broj osoba	Stručna spremna	Kanton prebivališta	Kanton zaposlenja
3	Od 12 mjeseci za VŠS/VSS	Livanjski kanton	Kanton Sarajevo
2	Od 6 mjeseci za SSS	Hercegovačko-Neretvanski kanton	Kanton Sarajevo

Potpis ovlaštenog lica Pečat poslovnog subjekta

Napomena

Potrebitno je da odmah po prijavi, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave (a u slučaju prijema radnika putem Agencije za državnu službu ili u slučaju posredovanja u zapošljavanju u roku od 90 dana od dana prijave), radi zaključivanja ugovora, nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta nezaposlene osobe dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- ispritanu Prijavu na Javni poziv, ovjerenu i potpisana od ovlaštenе osobe,
- broj računa u poslovnom bancu na koji će se sredstva doznati,
- ovjerenu kopiju diplome/svjedočstve za osobu koja se sufinansira,
- odliku, odnosno sporazum ili ugovor sa mentorom
- kopiju ugovora o radu za osobu koja se zapošljava,
- kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH – obrazac JS 3100.

Služba za zapošljavanje će obavijestiti poslodavaca da dostavi uverjenje Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri mjeseca) i to samo u slučaju kada je kontrola obrasca uplate doprinosa MIP1023 neuspješno dovršena u Poreznoj upravi Federacije BiH.

Poslodavac može zaključiti ugovor o radu i izvršiti prijavu osobe na Poreznu upravu Federacije BiH (Obrazac JS 3100) na dan apliciranja na Javni poziv s tim što će se ugovor o sufinansiranju zapošljavanja zaključiti samo sa poslodavcima i za nezaposlene osobe koji ispunjavaju uvjete Programa, u skladu sa raspoloživim sredstvima. Po svakoj objavi Javnog poziva, kojih će biti najmanje tri (3), poslodavcu se može odobriti sufinansiranje zapošljavanja, ukupno po svim mjerama, najviše po 20 osoba sa evidencije nezaposlenih po kantonu/županiji.

Poslodavac je saglasan da njegovi podaci, od uticaja na transparentno upravljanje Programima, budu dostupni javnosti.

Slika 8 – potvrda o prijavi